Organi Komiteti Markaziji partijaji kommunistiji (ʙ) Ūzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaved!

BAJROQI MIHNAT

MART
27
jakşamʙe
soli 1938
№ 71 (2097)
Narxaş 5 tin.

GŪŞTINI BOLŞEVIKI BAROJI NEST KARDANI ƏOQIBATHOJI ZARARBIJORANDAGI

Kvartali jakumi soli avali pançsolaji sejumi stalini ʙa oxir rasida istodast. Raʙociho, raʙocizanho, kolxozciho, kolxozcizanho va tamomi mihnatkaşhoji mamlakati sotsialisti, ki ʙa sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR ʙo zafarhoji əaloji korkardaʙurori peşvoz ʙuromada ʙudand, ʙa xud cunin voçiʙijat girifta ʙudand, ki on zafarhoji ʙa dast darovarda şudagiro ʙoz ham mustahkam karda, dar soli 1938 rekordhoji navi çahoni ʙa dast darorand. In voçiʙijatro onho içro karda istodin. Faʙrikaju zavodhoji sotsialistiji mo rūz ʙa rūz peşravu mustahkam şuda, safi staxanūvciho, ʙrigadaju tsexho, smenahoji staxanūviro zijod karda istodin. Dar natiçaji ʙa muqoʙili əoqiʙathoji zararʙijorandagi gūştin ʙurda, siri duşmanho va xijonatcihoro to ʙa oxir foş kardan, raʙociho va xizmatcihoji sanoəati saʙuki Ūzʙekiston jak cand peşravi ʙa dast darovarda istodin. Amo sanoəati ʙareşumʙurori ʙeşarmona əoqiʙ monda istodast.

Sanoəati ʙareşumʙurori jake az navəhoji muhimtarini xoçagiji xalqiji mo meʙoşad. On incunin dar ʙoʙati mudofiəaji mamlakat ahamijati xelo kalon dorad.

Duşmanhoji xalq, zarxaridhoji faşizm Ikromūv, F. Xūçajūv va şajkaji ʙanditiji onho ahamijati muhim doştani in navəi xoçagiro donista, ʙaroji onro futur ravondan, kori kontrrevoljutsioniju zararʙijorandagiji xudro guzaronda ʙudand. Ba korhoji rahʙariji faʙrikahoji ʙareşumʙurori va zavodhoji pilatozakuni onho odamhoji xudro monda, hameşa ʙaroji futur ravondani içroji plani korkardaʙurori, raʙocihoji dilsofi kūhnakorro az faʙrika tang kardan, harakati staxanūviro vajron kardan, dar ʙajni raʙociho norozigiro ʙa vuçud ovardan, ʙunjodijati manzilçojho, remonti maşinaju asʙoʙho va digaraşro futur ravondan kor meguzaronand. Onho ʙa holati daraxthoji tut va plantatsijahoji ʙūtahoro noʙud kardan, ʙa tariqi kardani ʙazaji aşjoji xom lat medodand, kirmakhoji pilaro noʙud mekardand, didaju donista ʙa tuxmi pila kasali pahn mekardand, coraʙinihoji ʙehtar kardani sifati pilaro futur meravondand.

Dar haqiqat ʙo in kori iflosi onho sanoəati ʙareşumʙuroriji Ūzʙekiston ʙa prorivhoji cuqur qūtida ʙud. Agarcande dar ʙoʙati az proriv ʙurovardani in navəi muhimi xoçagi dar vaqthoji oxirin jak qator coraʙiniho dida şuda ʙoşad ham, amo rahʙarhoji sanoəati ʙareşumʙurori ʙa daraçaji darkori kor naʙurda istodin. Faʙrikahoji ʙareşumʙuroriji «Huçum» (Samarqand), nomi Kujʙişev (Marqelon) va digaraş plani korkardaʙuroriji xudro içro nakarda istodin. In əoqiʙmoni toqatnoovar meʙoşad. Xalqi soveti intizori şolkhoji xuʙsifat meʙoşad. Bojad korkunhoji sanoəati ʙareşumʙurori ʙaroji planro ʙa sarvaqtəş içro kardan gūştin ʙurda, taaminoti xalqro ehtijoç kunand. Baroji in zarurast, ki harakati staxanūviro ʙoz vasəetaru ʙoz cuqurtar revoç doda şavad.

Əomavi şudani harakati staxanūvi garavi zafar joftan meʙoşad. Rahʙarhoji faʙrikaju zavodho va artelhoji mo ʙojad ʙaroji ʙoz ham əomavi kardani harakati taʙrizʙi staxanūvi kūşiş kunand. Ba tamomi raʙociho va udarnikho şarojit va imkonijat ʙunjod kunand, ki onho tez-tez sohiʙi hosili ʙalandi mihnat şuda, ʙa əojilaji staxanūvi darojand. In ci maəno dorad? In maənoje dorad, ki rahʙarho korxonahoji xudro ʙo aşjoji xom mukamal taamin kunand. Maşinaho va vositahoji korkardaʙuroriro dida ʙuromada, soqu salomat ʙudani onhoro taamin kunand. Quvati raʙocihoro durust ço ʙa ço monda, az on ʙa daraçaji darkori fojda ʙarand. Korhoji əomaviju maənedodkuniro vasəe revoç doda, voçiʙijat va vazifaji har raʙociro fahmonda dihand.

Dar tsexho va dar çojhoji muəjani faʙrika doskahoji natiçaji kori raʙocihoro nişon medodagi taşkil doda, natiçaji kori har raʙocij va umuman faʙrikaro to ʙa har raʙocij rasonda şavad. Dar ʙoʙati taçriʙaji peşravhoro ʙa raʙocihoji digar rasondan, maçlishoji ʙa jakdigar taçriʙa guzaroni va lektsijahoji purmazmun taşkil dodan lozimast. Kori maktaʙhoji taəlimoti texnikiro ʙoz ham çonnok karda, ʙa onho iştirok kardani hamaji raʙociho taamin karda şavad. Hamaji hamin ʙa staxanūvvor kor kardani tamomi tsexu ʙrigadaho va faʙrikaju zavodho saʙaʙi kalon şuda metavonad.

In vazifahoro içro kardan kori sarʙalandi meʙoşad. Va in kor ʙisjortar ʙa rahʙarho va korkunhoji inzeneriju texniki voʙastajast. Onho dar har ʙoʙat roli kalonro ʙozi mekunand.

Nişon doda guzaştan darkorast, ki dar kvartali mazkur jak qator artelhoji kosiʙiji mo ʙa xele muvafaqijatho sohiʙ şuda, namunahoji ʙehtarini korro nişon doda istodin. Artelhoji şohiʙofiji «Bajnalmilal», nomi Stalin (Marqelon), arteli dūzandagiji nomi Stalin (Buxoro) va arteli trikotazʙuroriji «8-umi mart» (Samarqand) plani ʙarmohaji korkardaʙuroriji xudro az 120 to 170 protsent içro karda istodin. Arteli «8-umi mart» plani kvartaliro halakaj peş az mūhlat içro kard. Dar in artelho şumoriʙi staxanūvciho ham rūz ʙa rūz zijod şuda istodast. Artelhoji digar ʙojad az in artelhoji peşqadam əiʙrat girand.

Boz ham naqztar kor karda, plani kvartaliro ʙosifat içro kardan darkorast.

◆

Dar ʙoʙati dar nazdi Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR Komiteti korhoji kinematografija ʙunjod kardan

Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR qaror kard, ki ʙo maqsadi kori ʙa kinematografija rahʙari kardanro ʙehtaru jakçoja kardan, korhoji kinofikatsijaro ʙa tartiʙ darovardan, kinofilmho ʙurovardan va ʙa prokat dodani onho dar nazdi Sovnarkomi SSSR Komiteti korhoji kinematografija ʙunjod karda şavad.

Ba gardani Komiteti korhoji kinematografijaji nazdi Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR ʙa tamomi korhoji kinematografija rahʙari kardan, dar on çumla ʙa ʙurovardani kinokartinaho, kinofikatsija va dar tamomi SSSR ʙa prokat dodani kinokartinaho rahʙari kardan monda şud.

Dar nazdi Sovnarkomhoji respuʙlikahoji Sojuzi va avtonomi va dar nazdi ispolkomhoji krajevoji va oʙlasti, cun organhoji Komiteti korhoji kinematografija upravlenihoji kinofikatsija ʙunjod karda meşavand.

Upravleniji kinofikatsijaji dar nazdi Sovnarkomi RSFSR ʙudagi ʙardoşta meşavad. Vazifahoji on ʙa gardani Komiteti korhoji kinematografijaji nazdi Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR monda şudagijand.

Qaror karda şud, ki ʙo qism giriftani vakilhoji respuʙlikahoji Sojuzi dar nazdi Komiteti korhoji kinematografija Sovet ʙunjod karda şavad. Ba gardani Sovet vazifahoji dida ʙuromadani planhoji umumi va tematiki—ʙurovardani kinokartinaho, kinofikatsijaho va ʙa prokat dodani kartinaho, ʙo xususijati miliji respuʙlikaho voʙasta kardani in planho monda şudagijand.

*

Soveti Komisarhoji Xalqiji SSSR hamcunin dar ʙoʙati taşkil dodani kinokartinaʙuroriro ʙehtar kardan qaror qaʙul kard. (TASS).

—o—

Zanho ʙa kori rahʙari

BUXORO. Zan dar SSSR, cixele ki dar Konstitutsijaji Stalini aks karda şudagijast, dar hamaji sohaho ʙo mardho ʙaroʙarhuquq meʙoşad.

Zanho dar tamomi sohahoji xoçagiji qişloqi mamlakati soveti kor karda, namunahoji ʙehtarini korro nişon doda istodin.

Dar faʙrikaji dūzandagiji «Partsjezdi 16-um» az nisf zijodtari raʙocihoro zanho taşkil mekunand. Beştarini onho staxanūvci va udarniki ʙo texnikaji kor silohpūş şudagi meʙoşand. Xoh dar kori dūzandagi va xoh dar kori rahʙari, zanho namunavor kor karda, qoʙilijati xudro nişon doda istodin.

Dar in faʙrika masalaji ʙa korhoji rahʙari ʙardoşta şudani zanho durust taşkil doda şudagijast. Raʙocizan rafiqa **Fasixūva** ʙa vazifaji mudiri gortong ʙardoşta şudagijast. Jak qator raʙocizanho: **Aminūva, Alforūva, Pinhosūva, Kūsajūva, Solijūva, Būrijūva** va digarhoro ʙa vazifahoji rahʙarhoji tsex va agregatho ʙardoşta şudagijast. Onho dar kori rahʙari ham muvafaqijathoji kalon ʙa dast darovarda, koroʙdaʙurojiji xudro nişon doda istodin. Tsexu agregathoji onho dojimo plani korkardaʙuroriro ʙarzijod içro karda istodin.

Dar nazdiki rafiqa Fathulojūvaro ʙa vazifaji faʙkomi az past ʙa ʙolo ʙardoşta şud. Ū ʙa korhoji taşkiloti profsojuzi faəolona qism girifta istodast.

Zanho ʙo interesi zūr ʙa partija daromada istodin. Taşkilothoji partijagi va çaməijatiji faʙrika, dar ʙoʙati zanho qamxūriji naqz karda istodin.

Ja. Sijūnūv.

DAR BOBATI RAFIQ S. S. DUKELSKIJRO BA VAZIFAJI RAJISI KOMITETI KORHOJI KINEMATOGRAFIJA DAR NAZDI SOVNARKOMI SOJUZI SSR TAƏIN KARDAN

Qarori Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR

Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR **qaror mekunad:**

Rafiq Semjūn Semjūnovic Dukelskij ʙa vazifaji rajisi Komiteti korhoji kinematografija dar nazdi Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR taəin karda şavad.

Rajisi Soveti Komisarhoji Xalqiji Sojuzi SSR—V. MOLOTŪV.
Mudiri korhoji SNK Sojuzi SSR—N. PETRUNICEV.

Moskva, Kreml, 23-umi marti soli 1938.

FARMONI PREZIDIUMI SOVETI ƏOLIJI SSSR

Dar ʙoʙati ʙa korkunhoji dar kinofilmhoji „Lenin dar Oktjaʙr", „Pjūtri Jakum" va „Kelini ʙodavlat" maxsus farq kardagi ʙaxşiş dodan

Ba munosiʙati ʙurovardani kinofilmhoji xelo aəloji az tarafi tamoşoʙinho ʙojagonadili maəqul donista şudagi, «Lenin dar Oktjaʙr», «Pjūtri Jakum» va filmi kolxozi «Kelini ʙodavlat», ʙa rezisjūrho, stsenaristho, artistho, montazjūrho va raʙocihoji staxanūvciji maxsus farq kardagi cunin ʙaxşiş doda şavad:

BO ORDENI LENIN

1. **Şcukin B. V.**—artist, içrokunandaji roli V. I. Lenin dar kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
2. **Romm M. I.**—rezisjūri kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
3. **Kapler A. Ja.**—avtori stsenarijaji kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
4. **Tolstoj A. N.**—avtori stsenarijaji kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
5. **Petrūv V. M.**—rezisjūr va şeriki avtori stsenarijaji «Pjūtri Jakum».
6. **Simonūv N. K.**—artist, içrokunandaji roli Pjūtri Jakum.
7. **Pirjev I. A.**—rezisjūri kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».

BO ORDENI BAJROQI SURXI MIHNATI

1. **Zarūv M. I.**—artist, içrokunandaji roli Menşikūv dar kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
2. **Cerkasūv N. K.**—artist, içrokunandaji roli Aleksej dar kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
3. **Oxlopkūv N. P.**—artist, içrokunandaji roli Vasilij dar kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
4. **Volcek B. I.**—operatori kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
5. **Gardanūv V. V.**—operatori kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
6. **Suvorūv N. G.**—rasomi kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
7. **Jermolūv A. D.**—rasomi grimjūri kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
8. **Pomeşcikūv Je. M.**—avtori stsenarijaji kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».
9. **Bezgin B.**—artist, içrokunandaji roli traktorist Zgar dar kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».
10. **Ladinina M. A.**—artistka, içrokunandaji roli «Kelini ʙodavlat».

BO ORDENI «NIŞONAJI ƏIZAT»

1. **Tarasūva A. K.**—artistka, içrokunandaji roli Jekaterina dar kinokartinaji «Pjūtri Jakum», ki ū peş ordeni Bajroqi Surxi Mihnati ʙaxşiş giriftagijast.
2. **Kuznetsūv V. A.**—texnoruk dar ʙoʙati ʙurovardani kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
3. **Petrūva N. G.**—montazcizani negativi kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
4. **Avdejev I. I.**—raʙociji durezgari dekoratsijahoji kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
5. **Zalkind Z. I.**—zvukooperatori kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
6. **Ljuʙeznūv I. A.**—artist, içrokunandaji roli hisoʙci dar kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».
7. **Omoxovskaja A. M.**—artistka, içrokunandaji roli ʙrigadirzan dar kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».
8. **Antonūv A.**—artist, içrokunandaji roli ʙrigadir dar kinokartinaji «Kelini ʙodavlat».

BO GRAMOTAJI ƏIZATGINI SOVETI ƏOLIJI SSSR

1. **Stepanūv M. I.**—durezgari staxanūvci dar kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
2. **Burmistrūv K. G.**—masteri smenagi dar kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
3. **Pereslegina M. I.**—montazcizani kinokartinaji «Lenin dar Oktjaʙr».
4. **Kertens K. P.**—zvukomontjūri kinokartinaji «Pjūtri Jakum».
5. **Martişkina M. P.**—zakrojşcitsaji kinokartinaji «Pjūtri Jakum».

Rajisi Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR
—M. KALININ.
Sekretari Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR
—A. GORKIN.

Moskva, Kreml,
23-umi marti soli 1938.

DAR BOBATI RAFIQ N. A. KARIMŪVRO BA VAZIFAJI NARKOMI SANOƏATI MAHALIJI ŪzSSR TAƏIN KARDAN

Qarori Prezidiumi Komiteti Markaziji Içroijaji Sovethoji ŪzSSR

Prezidiumi Komiteti Markaziji Içroijaji Sovethoji ŪzSSR **qaror mekunad:**

Rafiq Nurolo Azizūvic **Karimūv** ʙa vazifaji Komisari Xalqiji Sanoəati mahaliji SSR-i Ūzʙekiston tasdiq karda şavad.

Rajisi Komiteti Markaziji Içroijaji Sovethoji ŪzSSR—Jū. OXUNBOBOJŪV.
Içrokunandaji vazifaji sekretari Komiteti Markaziji Içroijaji Sovethoji ŪzSSR
—M. ISLOMŪVA.

Harakathoji harʙi dar Xitoj

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 22 (TASS). Dar ucastoki şimoliji rohi ohani Tjantszin-Pukou zanozanihoji zūr davom karda istodin. Dar hamin front quvathoji ʙisjori pijodagard çama karda, ki onhoro qismathoji mexanikonda şudagi va aviatsija dastgiri kardin, komandovaniji japoni 20-umi mart az flangi rost dar nazdi Lincen az davri qismathoji xitoji guzaşta raftast. Peş az in japonho Tensjan, şimoltari Lincenro ʙand kardin. Zanozaniho dar ʙajni in punktho va ʙaroʙari hamin dar nazdi Lincen, ki on qariʙi jak sutka dar dasti japonho ʙud, şuda guzaştin. Baəd az ʙaroji jordam quvathoji nav omadan askarhoji xitoj japonhoro az Lincen zada peş karda va ʙozir şahri Isjani (şarqtari Lincen) ʙa holati japonho ʙand karda şudagiro davragir kardagijand. Dar natiçaji zanozanihoji oxirin, xususan dar daroziji kanali Buzurg az Tszjasan dar şimol to Isjan dar çanuʙ raxşi kaço peci front ʙunjod şudast. Dar flangi cap askarhoji xitoj aksulhuçumro ʙo muvafaqijat revoç doda istodin.

Maəlumothoji dar xususi dar əoqiʙi fronti japonho şahri Işuj (dar qismi şarqi vilojati Şandun)ro zeridast kardani partizanho tasdiq şuda istodin. Har du kanori rūdxonaji Ixe az otrjadhoji japoni toza karda şudast. Askarhoji xitoj Bejgoczeni az Ucsou dar samti şimolu-şarq 75 kilometr əoqiʙtar ʙudagiro zeridast karda, dar rajoni Zicsao, dar qismi şarqi vilojati Şundun ʙa qismathoji japonumancour zarʙa zadanro davom doda istodin.

Dar vilojati Şansi askarhoji japon az rūdxonaji Xuanxe ʙa samti şimolu-şarq əoqiʙ rafta istodin.

Maəlumothoji dar xususi şahrhoji Linsao, Benəjan, Dsokou va Nejxuanro zeridast kardani askarhoji xitoj tasdiq şuda istodin.

*

LONDON, 22 (TASS). Muxʙiri dar Şanxaj ʙudagiji gazetaji «Tajms» menavisad, ki dar ucastokhoji şimoliji rohi ohani (Tjantszin-Pukou pozitsijahoji askarhoji xitoj va japon dar daroziji kanali ʙuzurg ʙa jakdigar haminxel nazdikand, ki az du taraf ham qismathoji granathoji dasti mepartoftagi xelo zūr əamal karda istodin.

Muvofiqi maəlumothoji xitojho, dar vilojati Şansi askarhoji xitoj dar fronti farox ʙa daroziji tamomi kanori rūdxonaji Xuanxe aksulhuçum karda, japonhoro ʙa samti şimolu-şarq tang karda istodin. Xatari ʙa Şansi zada daromadani japonho dur şud.

Qismathoji savoraji askarhoji xitoj dar tahti komandadihiji Ma Czan-şan az qismi şimoliji Şansi ʙa qismi çanuʙiji Sujjuan rejdi daru-daroz karda, şahri Toketo—markazi muhimi savdojiji Sujjuani çanuʙiro zeridast kardin. Muxʙiri dar Bejpin ʙudagiji gazetaji «Tajms» nişon doda meguzarad, ki faəolijati askarhoji xitoj dar Sujjuan japonhoro xelo ʙetoqat karda istodast. Ū nişon doda meguzarad, ki otrjadi kaloni xitoji 18-umi mart ʙa Sujjuan, qarʙtari Datun daromada, ʙa pozitsijahoji japonho dar nazdi sarhadi Şansi va Sujjuan doştagi huçum kardast.

—o—

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

(Muvofiqi maəlumothoji 23 va 24-umi mart doda şudagi)

FRONTI ŞARQI (ARAGON)

Muvofiqi maəlumoti ministrxonaji mudofiəaji Ispanija dodagi, 23-umi mart duşman dar harxel sektorhoji fronti şarqi huçumro davom dodast. Əosiho du qişloqi az Saragosa dar samti çanuʙu-şarq ʙudagiro zeridast karda tavonistin. Az Ueska dar samti çanuʙu-qarʙ faşistho ʙo dastgiri kardani tankho va kavalerija əamal karda, onro dar zeri panahi dudʙardihiji ʙori aval ʙa kor ʙurda şudagi guzarondin. Qismathoji respuʙlikoni dar ınço Tardjenta va Sangarenro xoli kardin. Dar sektori Ueska hamaji huçumhoji duşman mukamal şikast doda şudin.

Az rūji maəlumoti ministrxonaji mudofiəaji Ispanija, 24-umi mart dar fronti şarqi zanozanihoji nihojat zūr şuda guzaştin. Dar rajoni az Ueska dar samti şimol əosiho respuʙlikacihoro voçiʙ kardin, ki Nueno va Araskuesro xoli kunand.

24-umi mart du eskadriljaji aeroplanhoji respuʙlikoni otrjadi motornoki az qariʙi 100 avtomoʙili ʙorkaş iʙorat ʙudagiji əosihoro dar daroziji rohi az Saragosa ʙa Lerida meʙurdagi ʙa taki ʙomʙa giriftast. Əosiho xelo odami xudro ʙarʙod dodin.

Dar fronthoji digar ahvol taəjir naşudast.

■

Natiçahoji zanozanihoji dar fronti şarqi guzaşta istodagiro çamʙast karda, agentstvoji Espan nişon doda meguzarad, ki dar mudati haftaji oxirin askarhoji əosiho va interventhoji italijanu-germani candon ham ʙa peş daromadagi nestand. Duşman ʙa muqoʙilijati nihojat zūr voxūrda istodast. Agarcande duşman dar çihati silohpūşiji texniki quvati kalon doşta ʙoşad ham, qavigi va ahvoli moraliji askarhoji respuʙlikoni, nazar ʙa duşman xelo ʙalandtarast. Askarhoji respuʙlikoni dar rahhoji kūhiji ʙa Katalonija va Valensija ʙaromadagi mustahkam çoj giriftagijand.

Divizijahoji italjaniju-germani, dar mudati haftaji oxirin odami nihojat ʙisjori xudro ʙarʙod doda, ʙaroji dar duruntari front huçumro davom dodan digar qudrat nadoşta, rajoni zanozanihoro taəjir karda, huçumi xudro ʙa sektori Ueska guzarondand.

SOVEŞCANIJI UMUMISOJUZIJI KORKUNHOJI ELEKTROSTANTSIJA VA SETHOJI ELEKTRIKI

NUTQI RAFIQ L. M. KAGANOVIC

Az 14 to 20-umi mart dar Narkomtjazprom soveşcaniji jakumi Umumisojuziji korkunhoji elektrostantsija va sethoji elektrikiji sanoəati vazmin şuda guzaşt. Dar soveşcani az 200 nafar zijodtar odam—mudirhoji elektroenergosistemaho, direktorhoji elektrostantsija, nacalnikhoji tsexho, staxanūvciho, korkunhoji partijagi va profsojuziji elektrostantsija va sethoji elektrikiji Glavenergo va zavodiji TəES, qism giriftand. Dar soveşcani incunin namojandahoji Narkommaş va zavodhoji on, ki ʙaroji stantsijahoji elektriki asʙoʙu ançom tajor mekunand, qism giriftand.

Soveşcani ʙo faəolijati kaloni qismgirandahoji on guzaşt. 72 odam nutq kard.

(Dar ʙoʙati soveşcanij dar gazetahoji 15, 16, 17, 18 va 20 marti «Pravda» maəlumothoji muxtasar cop karda şudagijast).

Dar maçlisi oxirini 20-umi mart Komisari Xalqiji Sanoəati vazmin rafiq L. M. Kaganovic ʙo nutqi kalon ʙuromad. Ūro qismgirandahoji soveşcani az tahti dil peşvoz giriftand. Narkom dar nutqi xud ʙa kori stantsija va sethoji elektriki analizi vasəe doda va vazifahoji hozir dar peşi tamomi korkunhoji sanoəati elektriki meistodagiro muəjan karda guzaşt.

Narkom ʙaroji xoçagiji xalq ahamijati maxsus doştani energetikaro nişon doda guzaşt. Lenin va Stalin ʙa elektrofikatsija kardani mamlakati soveti hama vaqt ahamijati maxsus medodand. Lenin plani Goelroro programaji dujumi partija menomid. Stalin dar maktuʙi ʙa Lenin navistagiji xud ʙa ahamijati taarixi doştani plani Goelro analizi muʙarah doda ʙud. Energetikaji mo dar davomi pançsolahoji jakum va dujum taraqijoti nihojat ʙuzurgro ʙa dast darovard. Korkardaʙuroriji elektroenergija nazar ʙa soli 1928 ʙa 7 ʙaroʙar zijod şudagijast. Inxel temphoro dar dunjo heç jagon mamlakat namedonist. Korkunhoji sanoəati energetiki huquq dorand, ki ʙa in muvafaqijathoji nihojat ʙuzurgi xud takaʙuri kunand.

Rafiq L. M. Kaganovic dar masalaji ʙarham dodani oquʙati zararʙijorandagi vasəe istoda meguzarad. Jak qator akthoji zararʙijorandagiji dar stantsijahoji elektriki şuda guzaştagiro analiz karda ʙuromada, rafiq Kaganovic nişon medihad, ki ʙaroji taakid kardani zararʙijorandagi, peştar az hama dar stantsija va sethoji elektriki tartiʙoti ʙolşevikiro çori kardan lozimast. Dar nutqho ʙa masalahoji ʙarham dodani avarija, durust taşkil kardani remont, kam kardani prostojhoji asʙoʙdorkuniji remont, ʙa muqoʙili vajron kardani intizom gūştin ʙurdan diqati kalon doda şud. Çihati sijosi tarʙija kardani odamhoji dar stantsijaho kor mekardagi maxsus ahamijati muhim dorad. Korkunhoji energetika ʙojad fahmand, ki stantsija—in dili rajoni sanoəati meʙoşad, in zavod nest, in saxta nest—in sadho zavodho, sadho saxtaho, sadho kūcahoji maşəal, va ravşan şudagi, daho rohhoji tramvaj, ʙazorho xonahoji rūşnoji doştagi va digaru digaraş meʙoşad. Komandirhoji elektrostantsija va sethoji elektriki voçiʙand, ki ʙa raʙociho hisijoti ʙaroji ahvoli asʙoʙu ançom, ʙaroji paj dar paj dodani energija çavoʙgar ʙudanro tarʙija kunand. Dar energetika harakati staxanūviro vasəe revoç doda, spetsifikaji kori staxanūviro dar elektrostantsijaho—jaəne harxelagiji korkunhoji dar ʙajni agregatho ʙudagi kocegari nazdi kotjūl meistodagi, maşinisti nazdi turʙin, deʙurniji nazdi şcit meistodagiro ʙa nazar giriftan darkorast.

Staxanūvciho, ki onho dar elektrostantsijaho va elektrosetho kam nestand, hanuz ʙa cunin kolektive çalʙ karda naşudin, ki ʙaroji ʙaland kardani intizom, ʙaroji kori haqiqiji madani gūştin ʙurdan taşkilotci şuda tavonand, tamomi korkunhoji ʙoqimondaro ʙa qafoji xud ʙurda tavonand. Dar natiça ʙaroʙari şumoraji kaloni kocegarho, maşinistho, deʙurnihoji dar şcitho va digar çojho naqz kor mekardagi,—dar elektrostantsijaho kashoji çudogonaji ʙad kor mekardagi, intizomro vajron mekardagi mavçud meʙoşand.

Rafiq Kaganovic dar ojanda revoç dodani harakathoji staxanūvi roli rahʙarikunandagi doştani korkunhoji inzeneri-texnikiro nişon medihad. Sanoəati elektroenergetiki nazar ʙa digar navəhoji sanoəati vazmin ʙa kadrhoji inzeneri-texniki ʙisjortar purast. In kadrho ʙojad ʙa zudi navikhoji taşkilotcigiro sohiʙ şuda va dar sari harakathoji staxanūvi istand. Ba jak qator masalahoji taşkili-texniki guzaşta, rafiq Kaganovic dar masalahoji taqsim kardani elektroenergija, ʙa kaşidani quvati elektriki aniq tartiʙ darovardan, ki inro Soveti Komisarhoji Xalqi nişon dodagijast, istoda va ʙaroji durust va ʙa sarvaqt ʙo elektroenergija taamin kardan, çavoʙgariji kalon doştani energetikhoro nişon doda guzaşt.

Dar sohaji ʙunjodijati serxarç dar peşi korkunhoji sanoəati energetiki vazifahoji kalon monda şud. Imsol ʙaroji korhoji serxarç 1.018 milion sūm pul çudo karda şudagijast, ki in nazar ʙa puli soli guzaşta haqiqatan sarf karda şudagi, ʙa du ʙaroʙar zijod meʙoşad. Pul ʙa hamin hisoʙ çudo karda şudagijast, ki maqsad çudojiji dar ʙajni zvenohoji harxelaji asʙoʙu ançomhoji texnologiki ʙudagi, zijoda kam karda şavad. Rahʙarhoji sanoəati energetiki, ki dar sari sol ʙoz ham ʙisjortar pul talaʙ karda ʙudand, voçiʙand, ki ʙaroji ʙa durusti sarf kardani pulhoji ʙaroji ʙunjodijat çudo karda şudagi, tamomi quvati xudro dihand.

Ba perspektivahoji taraqijoti ʙunjodijati energetiki guzaşta, Narkom nişon dod, ki dar pançsolaji sejum dar tamomi energosistemahoji asosi ʙojad rezervhoji quvat ʙunjod karda şavad. Baroʙari elektrostantsijahoji kalon, teplovoj va gidrostantsijahoji mijona va xurd soxta meşavad. Dar xususi çori kardani texnikaji nav, asʙoʙu ançomi nav ʙisjor korho kardan lozimast. Partija va hukumat ʙaroji kor karda ʙurovardani elektroenergija, ʙazaji sūnəkoriji muhaliro taraqi dodan, coraho dida istodin.

Rafiq Kaganovic tamomi korkunhoji sanoəati energetikiro çeg zad, ki harakati staxanūviro vasəe revoç dihand, xoçagiji energetikiro ʙa ucastoki peşqadami sanoəati vazmin gardonand.

Soveşcani taklifhoji əamaliji komisijaro qaʙul kard va onhoro cun material ʙaroji farmoni Narkom dod.

Soveşcani ʙa tamomi korkunhoji elektrostantsijaho va elektrosetho murociəatnoma qaʙul kard.

Taklifi ʙa dohiji xalqho rafiq Stalin taʙrik firistodan, ʙo qarsakzanihoji ʙoavç va sadohoji «ura» qaʙul karda şud. («Pravda» 22-umi mart).

KORKARDA ʙUROMADANI PAXTA JAKʙARDU ŞUDAGIJAST

Sojuzi Soveti mamlakatiji paxtaro [illegible] ʙa dast darovardagijast. Dar [illegible] [illegible] [illegible] kor karda [illegible] paxta dar Sojuz jakʙardu şudagijast. Dar soli 1936 faqat jak [illegible] produktsijaji paxta, [illegible] ʙa hamaji paxtaji peş az çang girifta şudagi ʙarovar şud. Dar [illegible] [illegible] hosiloti paxta dar [illegible] solhoji [illegible] [illegible] jakʙarovar şudagijast. Dar soli 1937 ʙa hisoʙi mijona az har gektar 14,5 tsentneri paxta girifta şud. Dar [illegible] [illegible] ʙa hosilot jakʙar 3 zijod şud [illegible] hamin ʙarovar [illegible] [illegible] ʙaland kardani hosilot, musajan karda şud. Dar xoçagihoji peşqadam va dar stansijahoji staxanūvciho va zaminhoji oskori az har gektar 100 tsentneri va zijodtar, az zaminhoji oskori nasnadagi 30 tsentneri hosil girifta şudagi meʙoşad.

Sifati paxta ham xelo naqz şudagijast. Kolxozho rūjişkunandaji paxtaji daroznaxro azxud kardand, ki on peştar tamoman az xoriça ovarda meşud. Dar mudati 5 soli oxirin, daraçaji hosiloti paxtaji misri peştar az du ʙarovar zijod şuda, produktsijaji on pajvasta ʙa zijod şudani majdonhoji koram ʙa 7 ʙarovar zijod şudagi meʙoşad. (TASS).

Tamomi quvat manfiəat ʙurda şavad

MIRZOCŪL. Maəlumast, ki sovxozhoji [illegible] kolxozhoji [illegible] staxanūvciji Uzʙekiston soli 1938-umro soli staxanūvi əelon kardagijast. Qahramonhoji [illegible] ʙa kolxozhoji xud omada, ʙaroji soli 1938-umro ʙa rekordhoji navi hosiloti ʙaland [illegible] kardan, [illegible] [illegible] istodin. Avalin onho dar nazdi xud vazifaji ʙa ʙahor ʙo tajorihoji [illegible] pajvaz ʙuromadanro mondagijand.

Tajriʙahoji ustodhoji paxta, garaviji hosiloti ʙaland—ʙa ʙahor ʙo tajorihoji ʙojiqanda pajvaz ʙuromadanro tasdiq kardagijand.

Kolxozi «Komunizm», rajoni Mirzocūl, imsol vaçʙijati az har gektar 35 tsentneri paxta supurdanro qaʙul kardagijast. Baroji in kolxozciho kūşiş karda istodin. Brigadahoji ʙa musoʙiqaji sotsialisti daromadagi, ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta kor ʙurda istodin. Kori ʙehtarini ʙrigadaji Maxsumūvro dar inço nişon dodan mumkinast.

Ba majdonhoji paxta korida mešudagi, 4.350 araʙa poru va udoʙrenihoji digari mahalli rexta şudagi meʙoşad. Ba kori porukaşoni 13 araʙaji kolxozro çudo karda şudagijast.

Araʙakaşho Binjomin Motajūv, Taşar Umarūv, Jusufūv, Boʙonazarūv, Murod Şimonūv ʙa sari majdonho rūze 13—15 araʙa poru kaşonda istodin.

Az 145 gektar zamini koram karda meşudagi, 100 gektari onro az rejahoji qamiş va digaraş toza karda şudagijast. Çojhoji pastiju ʙalandiji majdonhoro tekis karda şuda istodast. 1.486 metr çūj toza karda şudagijast. Ba 93 gektar zamin gandumi ʙahori korida şudagijast.

3 hazoru 850 kilogram cigitro ʙa kolxoz ovarda, toza karda istodin. Halakaj 6 hazoru 100 kilogrami onro toza karda, ʙa koram tajor karda monda şudagijast.

Baroʙari, in kolxozi mazkur jakcand kamʙudiho dorad. Bomi amʙori cigit dar onço monda şudagi teşukast. Dar vaqti ʙoron ʙoridan az ʙomi on ʙa cakida, cand kilogram cigitro noʙud kardagijast. Pravleniji kolxoz ʙojad, ʙaroji cigitro ʙa çoji digar mondan jagon coraji əamali nadida istodast.

Az 145 gektar zamini koram karda meşudagi, faqat 93 gektari onro jak marotiʙa rondan—sust ʙudani tempi rondanro nişon medihad.

Hamaji maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqiro az remont ʙurovarda naşudast. Ba in kor pravleniji kolxoz va rahʙarhoji MTS-i dujumi Mirzocūl ʙa tariqi meşū-merūgūji nazar karda istodin.

Garcande jasli dar davri kiştu-kori ʙahori ʙa kor darovarda şuda ʙoşad ham, lekin onro az kamʙudiho foriq karda naşudast. Sifati avqoti ʙacaho ʙa daraçaji darkori nest. Baroji ʙoziji ʙacaho dar jasli şarojit mavçud nest.

To ʙa alvaqt tamomi zanhoro ʙa kori ʙarizamini çalʙ karda naşudast.

Pravleniji kolxoz, zan dar kolxoz quvati kalon ʙudanro faromūş kardast. In tamoman notūqri meʙoşad. Zanhoro ʙa kori ʙarizamini çalʙ karda, az quvati onho fojda ʙurdan darkorast.

Kamʙudihoji mavçudaro ʙa tezi ʙartaraf karda, tamomi quvatro ʙa kiştu-kori ʙahori dodan darkorast.

I. Oşerūv, Z. Jisoxerūv.

Tempi rondan rūz ʙa rūz zūr şuda istodast

KARMINA. Hozir vaqti rondani zaminhoji paxta, oscakori va digaraş meʙoşad. Dar hamin rūzho zaminhoro ʙo sifat kor karda ʙuromadan darkorast, ki on xelo manfiəat dorad.

In talaʙi agronomiro ʙa nazar girifta, kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi «Mevaji Oktjaʙr» korro ʙa avç kardani meʙoşand. Tempi rondani zaminhoji paxta, alaf va oscakori rūz ʙa rūz zūr şuda istodast.

Rondani jakumro tamom karda, plani rondani dujumi zaminhoji paxtakori ʙa 20-umi mart ʙa 68 protsent içro karda şudagijast. Sifati rondan ʙisjor naqz meʙoşad.

Brigadahoji Pirʙasūv va **Çūrajūv** peşqadam meʙoşand. Dar in ʙrigadaho plani rondani dujum halakaj ʙa 75—80 protsent içro karda şudagijast.

Peş az rondan ʙa hamaji zaminhoji paxtakori udoʙrenihoji minerali va mahali rexta şudagijast. Cigiti koram toza karda monda şudagi meʙoşad.

Hamaji in korhoro ʙo tempi zūr guzaronda, kolxozciho dar nazdi xud vazifaji imsol sarvaqt sar kardani korami paxtaro mondagijand. Korami paxta dar zaminhoji naqz kor karda ʙuromada şudagi 4—5-umi aprel sar karda meşavad.

Ƣajr az in korho, kolxozi mazkur ʙa koramhoji alaf, oscakori va parnikho diqat monda istodast. Plani korami alaf, qala içro karda şud. Zaminhoji oscakori hozir ʙa koram tajor karda şuda istodast. Hamaji in peşravho—natiçaji harakati staxanūvi va mihnatro durust taşkil dodan meʙoşad. **R. Hajimūv, A. Aʙojūv.**

Kolxozcizanho Manzura Zijojūva va Soliha Eşmatūva az kolxozi nomi Stalin, rajoni Orçonikidze, niholi koramro dar parnik şinonda istodin. Foto **Ja. Klempert.**

Brigadaji Safarūv əiʙrat nişon doda istodast

SAMARQAND. Kolxozcihoji kolxozi «Jangi oʙod» rūzhoji ʙahorro ʙo nişon dodani namunahoji ʙehtarini kiştu-kori ʙahori guzaronda istodin.

40 gektar majdoni paxtaji kolxozro halakaj du marotiʙa ronda şudagijast. Sifati rondan naqz meʙoşad. Cuquriji rondani traktori 22—24 santimetr meʙoşad.

Brigadaji jakumi peşqadami kolxoz (ʙrigadiraş Safarūv) 19,5 gektar zamini xudro ʙo traktor 2 marotiʙa rondagijast. 310 araʙa poruji mahaliro peş az rondan ʙa sari majdonho rexta şudagijast. 8 gektar zamini xudro in ʙrigada 3 marotiʙa ronda, az reg va xoki devorhoji kūhna taəmin kard. In korhoji namunaviji kolxozcihoji ʙrigadaji Safarūv ʙa ʙrigadahoji digar əiʙrat şudagijast. Brigadahoji digari kolxoz az ʙrigadaji jakum əiʙrat girifta, kiştu-kori ʙahoriro revoç doda istodin.

A. Narziqulūv.

Hamaji kolxozciho xonda istodin

SAMARQAND. Dar kolxozi nomi Lenin, selsoveti Daştaki ʙolo hama kolxozciho va kolxozcizanho dar maktaʙhoji şomiji savodʙurori xonda istodin. Rajisi pravleniji kolxozi mazkur Umarqulūv, muəalim I. Ahmedūv va komsomoletsho ʙa kori savodʙurori naqz diqat monda istodin.

Kori darsdihiro haminxel naqz taşkil doda şudagijast, ki dar mudati du-se moh kolxozciho savodnok şuda istodin. Kolxozciho—talaʙahoji aəlociji maktaʙi savodʙurori Şaripūva, Ahmedūva, Iʙrohimūv, Çalolūva, Husenūva, Asrorūv, Eşonqulūv va ʙoz ʙisjor digarho halakaj savodnok şudand.

Kori namunaviji muəalim Ahmedūvro dida, pravleniji kolxoz ʙa ū mukofot dodagijast. Digarho ʙojad az muəalim Ahmedūv əiʙrat girifta, kor kunand.

N.K.G.K.

Brigadaji havliji içodijoti xalqi ʙa Circiqstroj meravad

Brigadaji havliji içodijoti xalqiji Toşkent, 29-umi mart ʙa komʙinati elektrotexnikiji Circiqstroj meravad. Ba ʙrigada artisthoji xalqiji ŪzSSR ordendorho—Ujqur, Tamara Xonum, artisti xizmatnişondodaji ŪzSSR Firsūv, rezisjūri teatri nomi Sverdlūv—Varlamūv, professorhoji filarmonija Mironūv, Uspenskij, navisanda Oxundi va digarho doxil meşavand.

Maqsadi ʙa onço raftan ʙo çaməijati raʙocihoji Circiqstroj əaloqa ʙastan, va ʙa kolektivi havaskorhoji teatri va nafisiji circiqstrojciho jordami içodi rasondan meʙoşad.

(ŪzTAG).

PLANI KORAMI ALAF IÇRO KARDA ŞAVAD

Jake az vazifahoji muhimi hozir dar nazdi kolxozho meistodagi,—gardişi durusti koramhoro taəmin kardan meʙoşad. Dar in xusus TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR dar vaqtaş qarori maxsus ʙarovarda, diqati taşkilothoji daxldori partijaviju soveti va pravlenihoji kolxozhoro ʙa in masala çalʙ kardagijand.

Baroji gardişi durusti koramhoro dar kolxozho taəmin kardan, korami alaf roli halkunanda dorad. Dar respuʙlikaji mo gardişi koramhoji paxtaji alaf xelo ahamijat dorad. Cixele ki maəlumast dar kolxozhoje ki gardişi durusti koramhoro çori karda, dar zaminhoji peştar alafzor paxta korida şudagijand, daraçaji hosiloti paxta xelo zijod şudagi meʙoşad.

Korami alaf zaminro ʙoquvat mekunad, ʙaroji ʙehtar kardani soxti zamin jordam doda, onro serhosil mekunad. Zamini kamquvati kamhosil ʙaəd az korami alaf, ʙa zamini soxti qumdonaji tūqri va kovok gaşta, hosiloti korami paxtaro ʙaland mekunad.

Xususijathoji korami alaf ʙo in tamom nameşavad. Korami alaf zaminro az udoʙreniji azoti ʙoj mekunad. Baəd az korami alaf 75—90 protsenti reşahoji on dar zamin memonad va in dar har jak gektar 150—180 kilogram udoʙreniji azoti çamə mekunad. In qadar udoʙreniji azotiro dar jak gektar zamin çamə kardan, xelo manfiəat meʙaxşad. On ʙaroʙari poruji ʙa jak gektar zamin doda meşudagi ahamijat dorad.

Agar alaf zaminro az jak taraf ʙoquvat va serhosil kunad, az tarafi digar on dar kolxozho ʙunjodi asosiji avqotvoriji hajvonot meʙoşad. Kolxozhoje ki az qadri darkori koramhoji alaf doşta, az on ʙeda girifta qaram karda memonand, dar ʙoəsati kori hajvonotparvari peşravihoji naqz ʙa dast darovardagijand. Dar unxel kolxozho sarşumori hajvonot sol ʙa sol zijod şuda istodast.

Baroji misol kolxozi «Komunizm», rajoni Mirzocūlro nişon dodan mumkinast. In kolxoz qariʙ panço gektar korami alaf dorad. Har sol du-se qarami kalon ʙeda tajor mekunad. Baroji korami soli ojanda uruqi alaf tajor karda, to alafi nav ʙuromadan, hajvonoti xudro az ʙeda taəmin mekunad. Ƣajr az in, kolxozi mazkur har sol dah-ponzdah gektar zaminhoji alafi kūhnaro vajron karda ʙa tariqi gardişi koramho paxta mekorad. Dar natiça in kolxoz az har gektar ʙa hisoʙi mijona ʙeştar az 20 tsentneri paxta dodagijast. Imsol on ʙaroji az har gektar 25 tsentneri paxta supurdan, şartnoma ʙastagijast.

Lekin dar xususi guzarondani coraʙinihoji gardişi durusti koramho va dar xususi korami alaf mo dar Uzʙekiston xelo kamʙudiho dorem. To vaqthoji oxir ʙa in kori ahamijatnok diqati lojiqanda monda şudagi naʙud. Duşmanhoji xalq, sagʙoji xunrezi faşisti, ʙanditho Ikromūv va Xūçajūvi az rūji zamin ʙarham zada şudagi, dar in ʙoʙat xelo zarar ovardagijand. Inro ʙandit Xūçajūv dar nazdi sudi Əoli iqror kardagijast.

Duşmanhoji xalqi sagʙacaho Şermuhamedūv, Islomūv, Zelkina va digaraşon suporişhoji ʙadtarini xūçajinhoji xudro içro karda, korami alaf va gardişi koramhoro futur meravondand. Onho namexostand, ki hajvonotparvariji respuʙlikaji mo taraqi kunad, kolxozciho govdoru hajvonotdor şavand. Maqsadi duşmanhoji xalq in ʙud, ki ʙo hamin daraçaji hosiloti paxtaro past kunand.

Əoqiʙathoji kori zararrasonandagiji duşmanhoji xalqro mo ʙojad ʙolşevikona ʙarham zanem. Mo voçiʙem, ki ʙa kori korami alaf va ʙa hamin ʙaroʙaro ʙa guzarondani gardişi durusti koramho va tajor kardani ʙazaji mustahkami avqotvoriji hajvonot kori çidiji pajravona ʙarem.

Rūzhoji ʙahori hozir guzaşta istodagi, rūzhoji xelo muhimi halkunanda meʙoşand. Dar in rūzho rondani zaminhoji alafkori va xudi korami alafro harçoniʙa ʙa avç darovardan zarurast.

Dar Uzʙekiston ham cun dar tamomi SSSR imsol majdoni korami alaf xelo zijod karda meşavad. Dar ʙahori hamin sol dar respuʙlikaji mo ʙojad ʙeştar az 90 hazor gektar alaf korida şavad. Mūhlathoji korami alaf guzaşta istodast. Lekin korami alaf dar respuʙlika noqanoəatʙaxş meʙoşad. Ba 15-umi mart hamegi 9.131 gektar alaf korida, planro ʙa 10,1 protsent içro karda şudagi meʙoşad.

In tsifraho dar hamin xusus guvohi medihand, ki dar rajonho va kolxozho ʙa in korami ahamijatnok ʙaho nadodan va nazari ʙepisandi kardan hole ham ʙarham zada naşudast, ki in ahvol mutlaq roh doda nameşudagi meʙoşad.

Mo dar inço az kori kolxozhoji mo ʙa in masala ahamijati durust namedodagi, jakcand faktu dastaho nişon dodanijem. Kolxozhoji nomi Kaganovic, nomi Baʙeşko, «Mihnat» (Buxoro), nomi Oxunʙoʙojūv, «Mevaji Oktjaʙr», ki onho dar çihati taşkiliju xoçagi mustahkam şuda, in candin sol ʙoz istuqomat mekunand, hanuz ʙazaji mustahkami avqotvoriji hajvonot nadorand. Ba korami alaf dar in kolxozho ahamijat namedihand. Majdoni korami alafi in kolxozho zijod naşudast, jo xelo kam zijod şudagijast.

Dar natiça in kolxozho har sol ʙa sumaji si-cil hazor sūm ʙeda mexarand. Hajvonoti in kolxozho az avqotvori tanqisi mekaşad. Az tarafi digar haminro nişon dodan darkorast, ki ƣajr az kolxozi nomi Oxunʙoʙojūv digar hamaji kolxozhoji dar ʙolo nomʙar karda şudagi, kolxozhoji asosan paxtakori meʙoşand. Baroji gardişi durusti koramhoro çori kardan va ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta korami alaf darkorast.

Ana in vazifaji xelo muhimro pravlenihoji kolxozhoji dar ʙolo nomʙar karda şudagi ʙojad ʙa nazar girifta, ʙa korami alaf diqat monand. Az rūji maəlumothoji dar dasti mo ʙudagi, hozir faqat kolxozhoji «Mevaji Oktjaʙr», nomi Stalin va «Komunizm» ʙa korami alaf tajorand. In kolxozho dar hamin rūzho korami alafro sar mekunand. Lekin ʙeştarini kolxozhoji jahudigi ʙa in masala xelo susti karda istodin.

[illegible] ʙa kori korami alaf ʙudagi va muəomilaji noçavoʙgaronaji dar in ʙoʙat ʙudagiro ʙa tezi ʙarham zada, ʙa korami alaf gardişi qatəi ʙa dast darovardan zarurast. Korami alafro dar xudi hamin rūzho ʙo sifat guzaronda, tamom kardan darkorast. Ba koramhoji alafi uruqi ham diqat mondan zarurast, cunki muvofiqi vazifa va suporişhoji dar nazdi kolxozho monda şudagi har kolxoz ʙojad xudaş uruqi korami alafro tajor kunad.

Vaqti hozira ʙaroji koram halkunanda meʙoşad. Har jak soəatro dustak manfiəat ʙurda, plani korami alafro ʙolşevikona içro kardan zarurast.

M.

Dar sanoəatxonahoji Qūqond

Raʙociho ʙo texnika silohpūş şuda istodin

QŪQOND. Taşkilothoji zavodi paxtatozakuniji №1 dar ʙoəsati daraçaji əilmi texnikaji raʙocihoro ʙaland ʙardoştan, naqz ƣamxūri karda istodin. Dar nazdi zavod maktaʙi taəlimoti texniki dojimo kor karda istodast. 30 nafar raʙocij dar in maktaʙ taəlim girifta, ʙo qismathoji maşinaho mukamal oşno şuda ʙuromad.

Taəlimgirandahoji ʙehtarin, rafiqho: Xalilūv, Muhamedūv, Afaniskin, Kejumuşkina va digarho maktaʙro ʙo ʙahoji «əalo» tamom karda, halakaj intihomi gosudarstvogi dodand.

Hozir ʙoz dar in maktaʙ 80 raʙocij taəlim girifta istodast. Taəlimgirandaho ʙo işqi zūr daraçaji əilmi texnikaji xudro ʙaland ʙardoşta istodin.

Ƣajr az in, dar nazdiki taşkilothoji zavod staxanūvciho Toçijūv va Mirozijqūvro ʙa kursi masteri smenagi va Xolmatūv, Naçmidinūv va Kuzminro ʙa kursi slesari roʙi kardand.

⁂

Dar zavodi majoʙurorij №5 Qūqond ham maktaʙi taəlimoti texniki va kurshoji masteru pommaster tajor karda meʙurovardagi naqz kor karda istodin. Dar natiçaji in raʙociho va raʙocizanho ʙo texnikaji kor mukamal oşno şuda, hosili ʙalandi mihnatro ʙa dast darovarda istodin.

Dar mudati 2 va nim moh 73 raʙocij ʙa safi staxanūvciho doxil şud. Beştarini raʙociho az maktaʙi mazkur tarʙija girifta, plani korkardaʙurorro içro karda istodin.

Taşkilothoji zavod taraqijoti staxanūvcihoji ʙehtarin rafiqho Mirzojūv, Sisūva, Ratomina va Odixonūvro ʙa nazar girifta, onhoro ʙa korhoji rahʙari az past ʙa ʙolo ʙardoştand. Inho dar in sohaji kor ham muvafaqijat ʙa dast darovarda istodin.

Z. N.

Tarʙijaji zididini dar maktaʙ revoç doda şavad

Nasli çavoni sovetiro tarʙijaji zididini dodan qismi çudonaşavandaji tarʙijaji komunisti meʙoşad. Binoʙarin kori tarʙijaji zididiniro dar jak vaqti alohida va az korhoji taəlimi maktaʙ çudo karda mondan mumkin nest. Afsūs ki dar ʙajni jak qismi korkunhoji maəorifi xalqi fikri nodurust dida meşavad. Onho tarʙijaji zididini dodan, faqat kori kruzokho hast megūjand. Va jo inxel fikrhoje ham kam nestand, ki «hamaji ʙacaho az din gaştagijand, ʙa din ʙovar namekunand va ʙaroji hamin dar ʙajni ʙacaho propagandaji zididini naguzaronem ham meşavad»—megūjand. Alʙata in fikr mutlaq nodurustast. Fakthoji mavçuda dar in xusus gap mezanand, ki muəalimi maktaʙi mijonaji nomukamali toçikiji selsoveti Avtoʙceki, rajoni Andiçon, Alohidin Qosimūv dar vaqti az talaʙahoji sinfi 2-um imtihon giriftan, ʙa onho az temaji dini, cunonci, oşi arafa, qurʙon hajit va digaraş diktovka dodast. In alʙata ʙacaro tarʙijaji zididini dodan naʙuda, ʙalke ʙa majnaji ʙaca fikrhoji diniro çori kardan meʙoşad.

Faqat tarʙijaji zididini guzarondan ʙa muəalim imkonijat medihad, ki az majnaji ʙacaho fikrhoji ʙa din firevta şudanro ʙurorad, onhoro az rasmu əodathoji kūhnaje ki hole ham dar ʙaəze əojilahoji ʙacaho dida meşavad, dur kunad.

Bo jordami dar maktaʙ korhoji zididini guzarondan, əişqi ʙacaho ʙa taʙiəat ʙoz zūr meşavad. Onho saʙaʙhoji voqiəahoji dar ʙajni taʙiəat va zindagoniji umumi vo mexūrdagiro tūqri farq karda metavonistagi meşavand.

Az in ravşan maəlum meşavad, ki tarʙijaji zididini jake az elementhoji asosiji ʙacaro dar maktaʙ va jo dar otrjadhoji pioneri tarʙijaji komunisti dodan meʙoşad.

Hamaji kori dar maktaʙ guzaronda meşudagi, ʙo tarʙijaji zididini voʙasta karda şavad. Dar in vaqt ʙa ʙacaho maqsadi kontrrevoljutsionij dinu şariəatro fahmonda dodan darkorast. Baroji in az darshoji taərix, adaʙijot, taʙiəatşinosi, ʙiologija va digaraş fojda ʙurda, ʙa ʙacaho pajdojişi din va ʙa kadom sinfi çaməijat fojda ovardani onro gufta dodan darkorast.

Muəalim ʙojad gūştini odam ʙaroji ʙa xud muteə kardani taʙiəat ʙurdagi va ʙurda istodagiro caqcaq kunad. Baroʙari in heçu-puc ʙudani «mūəçizhoji xudo» guftagi gapi mullohoro fahmonda dihad. Baroji in isʙot kardan, ekspeditsijahoji əilmiji mo, parvozkunihoji qahramonhoji mo, epopejaji papaninciho va d. d. xizmat karda metavonand.

Ƣajr az dar darsho korhoji zididini guzarondan, ʙoz ʙa in kori muhim diqat mondani rahʙarhoji sinfho, vozatihoji pionerho va rahʙarhoji kruzokho darkorast.

Dar sʙorhoji pioneri har jak imkonijati mavçudaro ʙaroji propagandaji zididini guzarondan fojda ʙurdan darkorast.

Maktaʙi mijonaji nomi Roza Ljuksemʙurgi şahri Buxoro dar in ʙoʙat xele kor ʙurda istodast. *Kolektivi* maktaʙ ƣajr az dar ʙajni [illegible] korhoji zididini guzarondan, ʙa in kor padaru modarhoji ʙacahoro ham çalʙ kardagijast. In ʙa kori maktaʙ xelo jordam doda metavonad. Digar maktaʙho ham ʙojad haminxel kor ʙarand.

Maktaʙ ʙojad grazdanhoji sovetiji çonsupor, ʙunjodkorhoji ojandaji sotsializm tajor kunad. Maktaʙi sovetiji mo in talaʙro içro karda metavonad. Baroji in imkonijatho mavçudand.

M. Q.

Corjakgiri ʙaroji tozaʙoşiji şahr

TOŞKENT. Bo harakati aktivi domoupravleniji №122, rajoni Lenin, komsomolets Zujev ʙaroji rajoni xudro dojimo toza nigoh doştan, kori corjakgiriji sotsialisti ʙa roh monda şudagijast. Korkunhoji domoupravleni, domkomho va qarovulhoji havliho dar ʙajni xud dogovori corjakgiri ʙasta ʙa xud voçiʙijat giriftand, ki to əidi Jakumi Maj havliho, trotuarhoro ʙa tartiʙ ovarda, ʙaroji onhoro hama vaqt toza nigoh doştan kor meʙarand. Dar havliho daraxtho va gulho şinonda meşavand, qarovulho ʙa onho nigohu ʙin karda megardand.

Dar çojhoji qulaji kūcaho ʙaroji caqcaq karda nişastani sokinho alohida ʙurcakhoji kaʙudizor taşkil doda, dar har kūca skamejkaho monda meşavad. Az hozir ʙaroji tūqri kardani kūprukho kor ʙurda şuda istodast.

Baroʙari corjakgiriji tozaʙoşi poxūdi madani əelon karda şudagijast, ki dar nazdi havlihoji kolektivi, majdonhoji ʙacaho, ʙurcakhoji surx, kitoʙxona, kruzokhoji savodʙurori, Osoaviaxim, MOPR taşkil doda meşavand.

Rajoni Lenin, rajoni Kujʙişev va şahri Samarqandro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zad. Rajoni Kujʙişev çeqzaniji rajoni Leninro qaʙul karda, ʙa xud voçiʙijat girift, ki rajonro dar çihati oʙodi va madani namunavi mekunad.

Dar poxodi madani va ʙaroji tozaʙoşi corjakgiri kardan rajoni Stalin ham qism girifta istodast.

Prezidiumhoji in rajsovetho ʙa kolektivhoji corjakgiriro namunavi meguzarondagi jak qator mukofotho, cunonci, ʙajroqi surxi kūcanda, aʙzondor kardani ʙurcakhoji surx, putjūvkahoji kurort va dom otdix muqarar kardagijand.

Nişon dodan darkorast, ki az inxel initsiativaji ʙehtarini rajsovetho gorsoveti Toşkent xaʙar nadorad va ʙa kori corjakgiriji rajsovetho ʙa rahʙari karda istoda ʙoşad, ʙalke namedonad, ki rajsovetho in korro cixel guzaronda istodin. Ba kori corjakgiriji rajsovetho gorsovet ʙojad rahʙari kunad.

L. A. Grijnja.

Dar şahr jagon hamom kor namekunad

FARƢONA. Şahri Farƣona, asosan şahri sanoəatijast. Baroʙari to rafta taraqi kardani sanoəat sokinhoji şahr ham zijod şuda istodin. Ƣajr az in, şahri Farƣona dar asosi qarori sesijaji corumi çeqzaniji corumi TsIK UzSSR ʙa markazi oʙlasti Farƣona gardonda şudagijast.

Idorahoji oʙlasti dar şahr taşkil doda şuda istodin. In hamcunin ʙa zijod şudani sokinhoji şahr saʙaʙ şuda istodast.

Dar şahr dar xususi kaʙudizori, vaseə kardani ʙoqhoji istrohati madanijat va oʙşori xelo kor ʙurda şuda istodast. Amo nişon doda guzaştan darkorast, ki dar Farƣona dar xususi zijod kardani miqdori hamom heç kor ʙurda naşuda istodast. Dar şahr hamegi 2-to hamom mavçudast. Agar az jak taraf in du hamom talaʙi sokinhoro taəmin karda natavonad, az tarafi digar har sari cand goh ʙaroji remont kardan 3—4 moh ʙasta meşavad.

Be plan kor kardani gormestxoz ʙa hamtūr ahvol əojid kardast, ki hozir in du hamom ʙaroʙar remont karda şuda istodast va dar şahr jagon hamom kor namekunad. In ahvol tamom qatnoovarast.

Gorsovet ʙojad ʙaroʙari tez tamom kardani remonti in hamomho cora dida, incunin muvofiqi talaʙi sokinhoji şahr ʙaroji hamomi nav soxtan ƣamxūri kunad.

L. Qalandarūv.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDŪV.

Upolūzglavlit № Ja.—3331.
Toşkent, Uzpoligrafkomʙinat.